



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 27. decembra 2025. godine.

Broj: 01-009/25-2490/2

Podgorica, 29. decembar 2025.godina

PREDSJEDNIK CRNE GORE

Jakov Milatović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 27. decembra 2025. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Član 1

U Carinskom zakonu („Službeni list CG”, broj 86/22) u članu 15 stav 3 na kraju tačke 3 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaju se četiri nove tačke koje glase:

„4) raspolaže poslovnim prostorom u vlasništvu ili zakupu;

5) posjeduje tehničku opremu i programske aplikacije za elektronsku razmjenu podataka sa carinskim organom u vezi deklaracija, zahtjeva, odluka ili drugih formalnosti koje se shodno carinskim propisima sprovode elektronskim putem;

6) odsustvo bilo koje ozbiljne povrede ili ponovljenih povreda carinskih i poreskih propisa, uključujući nepostojanje krivičnih djela koja se odnose na privrednu djelatnost podnosioca zahtjeva;

7) nije u stečajnom postupku.”

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Imalac odobrenja za obavljanje poslova zastupanja dužan je da, bez odlaganja, obavijesti carinski organ o promjeni koja nastane nakon što je odobrenje doneseno i koja može uticati na izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom.”

Dosadašnji st. 4 do 7 postaju st. 5 do 8.

Član 2

Poslije člana 41 dodaje se novi odjeljak i novi član koji glase:

„Odjeljak C

ODREĐIVANJE PORIJEKLA ODREĐENE ROBE

Mjere koje preduzima Vlada

Član 41a

(1) Vlada može donijeti mjere za određivanje porijekla određene robe u skladu sa pravilima porijekla koja se primjenjuju na tu robu.

(2) Bliži način donošenja mjera iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.”

Član 3

U članu 66 stav 9 tačka 2 mijenja se i glasi: „2) posebne slučajeve kada je roba stavljena u postupak privremenog uvoza;”.

Član 4

U članu 81 stav 1 riječi: „osam dana” zamjenjuje se riječima: „deset dana”.

Član 5

U članu 86 stav 1 poslije riječi: „u skladu sa zakonom” tačka se briše i dodaju se riječi: „kojim se uređuje poreski postupak.”.

Član 6

U članu 88 stav 1 tačka 1 riječ „obračunatog” zamjenjuje se riječju „naplaćenog”.

Član 7

Naziv člana 89 se mijenja i glasi: „Prekomjerno naplaćeni iznosi uvoznih ili izvoznih dažbina”.

Član 8

U članu 120 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(3) U posebnim slučajevima, privredni subjekti mogu sastaviti prateća dokumenta ako su za to dobili odobrenje carinskog organa.

(4) Uslove za davanje odobrenja iz stava 3 ovog člana propisuje Vlada.”

Član 9

U članu 140 stav 5 mijenja se i glasi:

„(5) Carinski organ obrazuje Komisiju za provjeravanje uslova, utvrđivanje vrijednosti i prodaju robe iz stava 1 ovog člana.”

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„(6) Bliži način prodaje robe iz stava 1 ovog člana i skladištenja robe iz stava 2 ovog člana, kao i bliži sastav i način vršenja poslova Komisije iz stava 5 ovog člana propisuje Vlada.”

Član 10

U članu 195 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) roba za koju je međunarodnim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja carine.”.

Poslije tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„1a) roba koja je namijenjena za:

- službene potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, uz uslov uzajamnosti, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom, akreditovanih u Crnoj Gori;

- lične potrebe članova diplomatskog osoblja stranog diplomatskog predstavništva, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija i članova konzularnog osoblja stranog konzularnog predstavništva, akreditovanih u Crnoj Gori i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu ako nijesu državljani Crne Gore ili u Crnoj Gori nemaju stalno prebivalište, uz uslov uzajamnosti;

- lične potrebe administrativno-tehničkog osoblja stranog diplomatskog predstavništva, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija i stranog konzularnog predstavništva, akreditovanih u Crnoj Gori, i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu ako nijesu državljani Crne Gore ili u Crnoj Gori

nemaju stalno prebivalište, u pogledu predmeta uvezenih prilikom njihovog prvog doseljenja u prvih šest mjeseci službovanja u Crnoj Gori, uz uslov uzajamnosti;

1b) roba koja se uvozi u skladu sa ugovorom o kreditu, odnosno zajmu, zaključenim između Crne Gore i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države kao i između treće strane i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države u kojem se Crna Gora pojavljuje kao garant, u dijelu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi uvoznih dažbina;“.

Tačka 13 mijenja se i glasi:

„13) roba koja direktno služi za obavljanje poslova iz muzejske, arhivske, konzervatorske, bibliotečke, književne, muzičke, likovne, filmske i pozorišne djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;“.

Tačka 32 mijenja se i glasi:

„32) roba koja se koristi u svrhu zaštite kulturnih dobara i za podizanje, zaštitu i održavanje spomen-obilježja, a na osnovu mišljenja nadležnog organa;“.

Poslije stava 1 dodaju se četiri nova stava koja glase:

„(2) Diplomatski agent stranog diplomatskog predstavništva, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija i konzularni funkcioner stranog konzularnog predstavništva, akreditovanih u Crnoj Gori ostvaruju pravo na oslobođenje od carina prilikom uvoza najviše dva motorna vozila za vrijeme službovanja u Crnoj Gori, osim ako uslov uzajamnosti ne predviđa drugačije.

(3) Konzularni službenici ako nijesu državljani Crne Gore ili nemaju u Crnoj Gori stalno prebivalište i članovi administrativno-tehničkog osoblja stranog diplomatskog predstavništva, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija i stranog konzularnog predstavništva, akreditovanih u Crnoj Gori ostvaruju pravo na oslobođenje od carina prilikom uvoza jednog motornog vozila za vrijeme službovanja u Crnoj Gori, osim ako uslov uzajamnosti ne predviđa drugačije.

(4) Oslobođenje od plaćanja carine iz stava 1 tačka 1a ovog člana ne odnosi se na konzulate kojima rukovode počasní konzularni funkcioneri, osim za konzularne službenike ako nijesu državljani Crne Gore ili nemaju u Crnoj Gori stalno prebivalište i predmete namijenjene isključivo za službenu upotrebu konzulata kojim rukovodi počasni konzularni funkcioner: grbove, zastave, natpise, pečate i štambilje, knjige, službene štampane stvari, kancelarijski namještaj, kancelarijski materijal i pribor i slične predmete koje konzulatu dostavlja država imenovanja ili koji mu se dostavljaju na njen zahtjev.

(5) U slučajevima iz stava 1 tačka 1a ovog člana, drugim licima iz stava 6 ovog člana, ne smatraju se članovi porodica nosilaca prava koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu i lica koja mogu ostvariti pravo na oslobođenje iz stava 1, tačka 1a al. 1, 2 i 3 ovog člana, u slučaju međusobnog raspolaganja robom“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 6, 7 i 8.

Član 11

U članu 199 stav 4 riječ „ministarstvo.“ zamijenjuje se riječima: „carinski organ.“.

Član 12

U članu 202 stav 1 riječ „Vlada“ zamjenjuje se riječima: „carinski organ“.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„(6) Bliže uslove i način ustupanja robe iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.”

Član 13

U članu 204 stav 1 poslije tačke 1 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„1a) obavlja poslove zastupanja pred carinskim organom, a ne ispunjava uslove iz člana 15 stav 3 ovog zakona i nema odobrenje za obavljanje poslova zastupanja (član 15 stav 1);

1b) carinsku deklaraciju u ime imaoca odobrenja potpiše lice koje ne posjeduje licencu za obavljanje poslova zastupanja, u slučaju kad privredna društva, odnosno preduzetnici podnose carinsku deklaraciju u ime i za račun drugog lica ili u svoje ime, a za račun drugog lica (član 15 stav 2);

1c) bez odlaganja ne obavijesti carinski organ o promjeni koja nastane nakon što je odobrenje doneseno i koja može uticati na izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (član 15 stav 4)”.

Član 14

U članu 205 stav 1 tačka 20 riječi: „st. 2 i 3 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „st. 6 i 7 ovog zakona“

Član 15

U članu 216 stav 1 riječi: „31. decembra 2025. godine”, zamjenjuju se riječima: „31. decembra 2027. godine”.

Član 16

U članu 218 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Odredbe člana 195 stav 1 tač. 1b, 13, 31, 32, 34 do 39 prestaju da važe danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 17

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 29/25-1/4

EPA 765 XXVIII

Podgorica, 27. decembar 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 28. SAZIVA

PREDSJEDNIK

Andrija Mandić

